

SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 1

Thulaganyo ya go ruta ya bosetšhaba e e tlabolotsweng 2021

DIKAELO TSA GORE O KA DIRISA JANG KHARIKHULAMO YA DIPUO E E NANG LE DIPHETOGO MO KGATONG YA MOTHEO:

Ka kopo ela tlhoko tse di latelang:

1. Kharikhulamo e fetotswe go rarabolola modi wa dikgopolo le dikgono.
2. Dikgono tsotlhe di anamisitswe mo nakong e e neetsweng.
3. Dithuto tse di seng marara di diriwa go kgabaganya dibeke.
4. Dibeke tse 3 tsa ntlha mo Mophatong wa 1 di tshwanetswe go abelwa leneneo la iketleetsa go netefatsa gore barutwana botlhe ba siametse go ithuta.
5. Dithuto dingwe tsa Mophato wa R di tseentswe mo dibekeng tse tharo tsa ntlha go netefatsa gore dikgopolo tse di botlhokwa di godisitswe.
6. Go tshwanetse gore go nne le kgolagano e e maatla magareng ga dirutwa, go tlamalela mo puong le dikgono tsa botshelo mo dibekeng tse 3 tsa ntlha go netefatsa gore dikgono tsa go lemoga dilo di godisitswe.0
7. Ditlhogo tsotlhe tsa puo di golagane, mme ditirwana tsa letsatsi le letsatsi ga di na nako e e maleba mme di dirisiwa go ralala letsatsi.
8. Puiso e tlhoka go latela tse di latelang: **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala (CAPS)**. Digakolodi tse di akareditswe gone go na le go tlhaloganya go go farologaneng ka bokao jwa nako ya go tlhoma mogopolo ya Puiso le Go kwala ya CAPS.
 - **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala** ke nako e e gagametseng ya kgolagano (go lekanyetswa go ura e le nngwe) mo Puisokopanelo le Go kwala ga kopanelo go tsayang karolo mo metsotsong ya ntlha e le 15. Morago ga foo, fela e ntse e amanngwa le dikgono tse di ithutilweng mo Puisokopanelo / tsamaiso ya Go kwala ga kopanelo, tiro ya maemo a lefoko le polelo e dirilwe (seka: medumopuo). Se se tsaya nako e e kana ka metsotso e le lesome.
 - Morago ga foo, Puisokaelo ka ditlhopho e diriwa le barutwana ba ba beilweng ka ditlhopho tsa bokgoni jwa go buisa.
 - During the Reading and Writing focus time, the foundation is laid for the mastery of the skills needed for the paired reading, independent reading and independent writing that fall OUTSIDE of the Reading and Writing Focus time
 - Ka nako ya go tlhoma mogopolo ya Puiso le Go kwala, motheo o a theiwa go nna le botswerere mo dikgono tse di tlhokegang mo puisong ka bobedi, puiso ka nosi le go kwala ka nosi go go leng ka KWANTLE ga nako ya go tlhoma mogopolo ya Puiso le Go kwala.
 - Modi wa dikgono le kitso ya dikarolo tse di farologaneng di tshegetsisa se mme ga di a ema ka nosi.
9. Nako le nako fa puisokaelo ka ditlhopho e diriwa, sekgala sa loago se tshwanetse go obamelwa.
10. Barutabana ba tshwanetse go nna le dipuisano le barutabana ba mephato e e fetileng (fa go tlhokega) gore go seka ga tlhologa ditlhaelo mo diphetogong tse di mo magareng ga mephato.

DIKAELO TSA TLHATLHOBO: TLHATLHOBO YA MOTHEO / TLHATLHOBO YA IPAAKANYO

- E tshwanetse go diriwa mo bekeng ya 2 le 3 morago ga go boela sekolong. Letla barutwana go phuthologa mo diphaposing tsa bona tse dintšhwa pele o ka simolola ka tlhatlhobo epe.
- Ditirwana tsa motheo ga di a tshwanela go nna ka nosi mme di golagane le thulaganyo ya go ruta le go ithuta.
- E tshwanetse go diriwa ka tsela e e sa tihomamang mme segolo ka go ela tlhoko le tiro ya molomo.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo di tsepame mo diteng tsa thuto tsa mophato o o fetileng.
- Maikaelelo a ditirwana a tla tihomamisiwa ke maemo a barutwana go kaela thulaganyo ya go ruta le go ithuta go ya pele.
- Morutabana a ka tlhakanya tlhatlhobo ya dikgono fa go kgonega.
- Dikgono tsotlhe di akareditswe go sa kgathatsege gore di rutilwe ka 2020. Barutabana ba ka itseela tshweetso fa ba sa batle go tlhatlhoba dikgono tsotlhe.

TLHATLHOBO YA SEKOLO

- Tlhatlhobo e diragala ka go tswelela mo kgatong ya motheo.
- Tlhatlhobo e ka diragala fela fa diteng gtsa tghuto di rutilwe.
- Karolo 4 e e khutshwafaditsweng e tshwanetse go dirisiwa mo ditlhatlhobong tsotlhe.

2021 Thulaganyo ya go ruta ya ngwaga – Kgweditharo 1: SERUTWA: Setswana HL Mophato 1

Setlhogo sa CAPS	GO REETSA LE GO BUA						
	Nako e e kwa tlase: 45 metsotso (3 x 15 metsotso)			Nako e e kwa godimo: 1 ura (4 x 15 metsotso)			
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Week 10 (3 days)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> • O lemoga le go tlhalosa dilo tse di tshwanang le le tse di farologaneng. • O tshwantshanya dilo tse di tsamaisanang mmogo, mme o bapisa dilo tse di farologaneng. • O opela dipina le diraeme mme a diragatse ka boena le ka go itshepa. • O dira maboko le diraeme ka tlhogo mme a oketse ka go diragatsa le go itshepa. • O bua ka ditshwantsho, diphousetara, thitokgang, ditshate le dibuka. • O reetsa ditaelo tse di bonolo (Ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa ka mo phaposing) mme o di tsibogela ka tshwanelo. • <i>Thatlhobo ya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • O reetsa ditaelo tse di bonolo (Ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa ka mo phaposing) mme a di tsibogela. • O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe ganong, o bontsha tlhompha go sebui se sengwe. • O reetsa dikgang mme o bontsha a tlhaloganya ka go araba dipotso tse di amanang le kgang. • O baya ditshwantsho tse di amanang le kgang ka tatelano. • O kgaoganya dilo go ya ka tsela ya gagwe. • O reetsa mathata mme o naya 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka maitemogelo a gagwe a a kgethegileng. • O araba dipotso tse di jaaka dipotso tse di amanang le dintlha tse di kgethegileng ka ga gagwe. • O opela dipina mme o a diragatsa. • O reetsa ditaelo tse di bonolo (Ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa ka mo phaposing) mme a di tsibogela. • O itlhophela dintlha ka botlalo go tswa mo tlhalosong ya molomo. • <i>Thatlhobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe ganong. • O bua ka maitemogelo a gagwe a a kgethegileng. • O opela dipina mme o a diragatsa. • O reetsa ditaelo tse di bonolo (Ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa ka mo phaposing) mme a di tsibogela. • O reetsa dikgang, diraeme, maboko le dipina ka go di kgethegileng, mme o diragatsa karolo ya kgang, pina kgotsa raeme. • O tlhalosa dilwana go ya ka dirisa tlotlofoko e e nepagetseng. 	<ul style="list-style-type: none"> • O reetsa kwantle ga go tsena ba bangwe ganong. • O bua ka maitemogelo a gagwe a a kgethegileng. • O opela dipina mme o a diragatsa. • O tlhalosa dilwana go ya ka mmala, bogolo, popego, palo a dirisa tlotlofoko e e nepagetseng. • O tsaya karolo mo dipuisanong, ga a tsene ba bangwe ganong e bile o tlhompha ba bangwe ba setlhopho sa gagwe. 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listens without interrupting • Talks about personal experiences • Sings songs and does actions • Sequences pictures of a story communicating through re-telling the sequence of ideas 	

	<i>Iketletso</i>	ditharabololo. <ul style="list-style-type: none">• <i>Tlhatlhubo ya Iketletso</i>					
--	-------------------------	---	--	--	--	--	--

Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;">MEDUMOPUO</p> <p style="text-align: center;">(Nako e e kwa tlase 5 x 15 metsotso ka beke; Nako e e kwa godimo 5 x 15 metsotso ka beke)</p> <p style="text-align: center;"><i>Ruta medumo e le 1-2 e mentšhwa ka beke</i></p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<p>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</p>	<ul style="list-style-type: none"> O kgaoganyana dipolelo tsa molomo ka dikarolwana tsa mafoko. Sekao: o opela lefoko lengwe le lengwe mo polelong diatla. O kgaoganyana mafoko a dinoko di le dintsi ka dinoko, sekao: dintšwa: di-n-tšwa O lemoga medumo kwa tshimologong ya mafoko a mangwe Tlhatlhubo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga mafoko a a rumang mo diraemeng tse a di itseng le dipina. O lemoga le go naya maina a ditlhaka tsa alefabeto jaaka ditlhaka tse di leng mo leineng la gagwe. O simolola go lemoga gore mafoko a diriwa ke medumo jaaka tlhaka e e simololang ya leina la gagwe. Tlhatlhubo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga ka go bua pharologano magareng ga medumo le mafoko. O tsaya karolo mo ditirwaneng tsa temogo ya medumopuo ka mo phaposing. O lemoga kamano ya ditlhaka le medumo ya ditlhaka dingwe tse di sa pataganang. Tlhatlhubo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O tsaya karolo mo ditirwaneng tsa molomo tsa temogo ya medumopuo ka mo phaposing. O lemoga kamano ya ditlhaka le medumo ya ditlhaka dingwe tse di sa pataganang. O lemoga le go naya maina a ditlhaka dingwe tsa alefabeto. O simolola go bopa mafoko a makhutshwane a dirisa medumo e a ithutileng yona. 	<ul style="list-style-type: none"> O tsaya karolo mo ditirwaneng tsa molomo tsa temogo ya medumopuo ka mo phaposing. O lemoga kamano ya ditlhaka le medumo ya ditlhaka dingwe tse di sa pataganang. O lemoga le go naya maina a ditlhaka dingwe tsa alefabeto. O simolola go bopa mafoko a makhutshwane a dirisa medumo e a ithutileng yona. 	<ul style="list-style-type: none"> O tsaya karolo mo ditirwaneng tsa molomo tsa temogo ya medumopuo ka mo phaposing. O lemoga kamano ya ditlhaka le medumo ya ditlhaka dingwe tse di sa pataganang. O lemoga le go naya maina a ditlhaka dingwe tsa alefabeto: 2 ditumanosi le bonnye ditumammogo di le 6. O simolola go bopa mafoko a makhutshwane a dirisa medumo e a ithutileng yona. O simolola go kopanya medumo go bopa mafoko. Sekao: l-o-ma d-u-ma r-o-ma 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> Recognises and names some letters of the alphabet: 2 vowels and at least 6 consonants Begins to build up short words using sounds learnt Begins to use blending to make words e.g. at, c-at, m-at

Setlhogo sa CAPS		<p style="text-align: center;">PUISO</p> <p style="text-align: center;"><i>Go botlhokwa go buisa ntlha ya 8 mo tsebeng ya ntlha ya kaelo.</i></p> <p style="text-align: center;">Puisokopanelo: Nako e e kwa tlase: 3 x 15metsotso ka beke; Nako e e kwa godimo: 5x 15 metsotso ka beke</p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Puiso	<ul style="list-style-type: none"> O ranola ditshwantsho go bopa dikakanyo O diragatsa kgang, pina, raeme. O buisa ditshwantsho tsa buka. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go buisa mafoko a go leba le go bua ka mo phaposing (maina/mafoko) 'O buisa' ditlhangwa tsa gagwe jaaka dipolelo tse di kwadilweng ke morutabana. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga ditshwantsho go tswa mo dikgatisong. O lemoga kamano ya ditlhaka dingwe tse di sa pataganang le medumo. O gakologelwa dintlha mme o bua kakanyokgolo. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<p>Dikgono tsa tshomololo ya go buisa di rutiwa mo dithutong tsa puisokopanelo le puisokaelo ka ditlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshwara buka sentle e tlhamaletse o be o phutholole ditsebe ka nepagalo Dirisa ditshwantsho go bonelapele gore kgang e ka ga eng: o buisa dibuke tsa ditshwantsho Ranola ditshwantsho go itirela kgang ya gago, se se raya gore, o 'buisa' ditshwantsho Kgobokanya le go buisa matshwaopapatso le mafoko mangwe go tswa mo mokwalong wa tikologo Lemoga leina la gago le maina bonnye a le lesome a balekane ba gago Buisa matshwao le ditlhogwana mo phaposiborutelong Buisana ka go tshwara le go tlhokomela buka Reetsa le go buisana ka dikgang le ditlhangwa tse dingwe tse di buiseditsweng kwa godimo Tlhabolola/godisa dikgopolo tsa motheo tsa mokwalo tse di akaretsang: Kgopolo ya buka - bokafantle, lepele, lemorago, setlhogo Kgopolo ya setlhangwa - lefoko, mafoko a a tshwanang, ditlhaka, maina a ditlhaka, go tshwana ga tlhaka le lefoko Tshupontlha - simolola go buisa fa pele o bo o feleetse kwa morago, buisa go tloga mo molemeng go ya kwa mojeng, le go tswa kwa godimo go ya kwa tlase ga tsebe ya buka ka go leba mafoko kgotsa ditlhaka tsa ntlha, tsa bofelo tse di fa gare le tsa bofelo mo tsebeng. Matshwaopuiso - tlhakakgolo, tlhakanye, khutlo, phegelwana, letshwao la potso 			
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Puisokopanelo	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Mogopolo o tlhomile mo dikgopolong tsa kgatiso. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. O dirisa lentle la buka le ditshwantsho go ralala setlhangwa go dira ponelopele ya kgang. Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Tlhome mogopolo mo dipopegong tsa setlhangwa. Tlhome mogopolo mo go tlhaloganyeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Tlhome mogopolo mo mekgweng e e farologaneng ya go tlhalosa puo. Tlhome mogopolo mo go tlhaloganyeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Tlhome mogopolo mo medumopuong le ditogamaano tsa temogo ya mafoko. Tlhome mogopolo mo go tlhaloganyeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibukakgolo kgotsa dibuka tse dingwe tse di godisitsweng le barutwana botlhe ka mo phaposing le morutabana. Tlhome mogopolo mo go tlhaloganyeng.

Setlhogo sa CAPS		<p style="text-align: center;">PUISO</p> <p style="text-align: center;">Kaelo ka Ditlhopho: 2 x 15 metsotso ka letsatsi, malatsi a le 5 (ditlhopho di le 2 ka letsatsi)</p> <p style="text-align: center;">Puiso ka nosi/Ka bobedi: 2x ka beke</p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	Puisoka elo ka Ditlhopho	<ul style="list-style-type: none"> O tshwara buka sentle e tlhamaletse a be a phutholola ditsebe ka nepagalo O lemoga leina la gagwe. O buisana ka go tshwara buka le tlhokomelo <i>Tlathobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go ikagela tlotlofoko. O simolola go lemoga gore mafoko a diriwa ke medumo jaaka tlhaka e e simololang ya leina la gagwe. E godisa motheo wa dikgopolo tsa kgatiso. <i>Tlathobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Go kaela, seka: o simolola go buisa kwa pele, o buisa go simolola kwa molemeng go ya kwa mojeng, jalojalo. O simolola go ikagela tlotlofoko. O dirisa ditshwantsho go itlhamela kangang i.e. 'buisa' setshwantsho O amanya medumo, ditlhaka le mafoko <i>Tlathobo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, ke gore setlhopho sotlhe se buisa kangang e e tshwanang. O simolola go ikagela tlotlofoko. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, ke gore setlhopho sotlhe se buisa kangang e e tshwanang. O simolola go ikagela tlotlofoko. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, ke gore setlhopho sotlhe se buisa kangang e e tshwanang. O simolola go ikagela tlotlofoko. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe mo setlhopheng sa puisokaelo le morutabana, ke gore setlhopho sotlhe se buisa kangang e e tshwanang. O simolola go ikagela tlotlofoko.
	Puiso ka nosi	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka tsa ditshwantsho 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng. 	<ul style="list-style-type: none"> O buisa dibuka ka nosi gore a itumele, o phutholola ditsebe ka nepagalo mme a bontsha tlhompho mo dibukeng.

Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;">GO KWALA</p> <p style="text-align: center;">2 x 15 metsotso ka beke</p> <p style="text-align: center;">Go agelela, le kgokagano go, Puisokopanelo, dipuisano le maitemogelo a a kgethegileng</p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> • Thala ditshwantsh o go fetisa molaetsa.Sk. ka ga maitemogelo a gago • O baya ditshwantsho tsa mafoko a a rumang ka ditlhopha. • O kopolola ditlhaka le dipalo go tswa mo tikologong ya phaposi fa a 'kwala' • Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> • Thala ditshwantsh o go fetisa molaetsa.Sk. ka ga maitemogelo a gago • Kopolola le go kwala leina la gago • O kopolola dipolelo tse dikhutshwane tse di kwadilweng ke morutabana. • Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> • Thala ditshwantsho go fetisa molaetsa. Sk. ka ga maitemogelo a gago • Kopolola le go kwala leina la gago • O kopolola dipolelo tse dikhutshwane tse di kwadilweng ke morutabana. • Tlhatlhobo ya Iketleetso 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopolola le go kwala leina la gago, mafoko le dipolelo tse dikhutshwane go tswa mo matshwaong, mo diphousetareng, mo patitšhokong • Kopolola polelo e le nngwe ya dikgang go tswa mo patitšhokong/tšhateng ka nepagalo • Abelana dikakanyo mo mokwalokabelanong wa kgang ya phaposi o o kwadilweng ke morutabana mo ditšhateng go bopa ditlhangwa tse dišwa tse di tla buisiwang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopolola polelo e le nngwe ya dikgang go tswa mo patitšhokong/tšhateng ka nepagalo • Abelana dikakanyo mo mokwalokabelanong wa kgang ya phaposi o o kwadilweng ke morutabana mo ditšhateng go bopa ditlhangwa tse dišwa tse di tla buisiwang. • Thala ditshwantsho go fetisa molaetsa • Kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopolola polelo e le nngwe ya dikgang go tswa mo patitšhokong/tšhateng ka nepagalo • Abelana dikakanyo mo mokwalokabelanong wa kgang ya phaposi o o kwadilweng ke morutabana mo ditšhateng go bopa ditlhangwa tse dišwa tse di tla buisiwang. • Simolola go tlhagisa mokwalo ka ditshwantsho, ditlhaka, dinomore, mafoko le dipolelo tse di bonolo 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopolola polelo e le nngwe ya dikgang go tswa mo patitšhokong/tšhateng ka nepagalo • Abelana dikakanyo mo mokwalokabelanong wa kgang ya phaposi o o kwadilweng ke morutabana mo ditšhateng go bopa ditlhangwa tse dišwa tse di tla buisiwang.

Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
Setlhogo sa CAPS	MOKWALO 4 x 15 metsotso ka beke						
Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo	<ul style="list-style-type: none"> Tshameka raeme ya monwana le ditiragatso tsa monwana. Tshameka motshameko wa go tshwara ka dikgetsana tsa motlhaba le dikgwele tse ditona. Thala, kopolola le go kwala leina la gago go tswa mo dipapetlaneng tse di bontshang lefelo le o simololang go kwala mo go lona le ntlha ya ditlhaka. <i>Tlhatlhubo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Bopa ditlhaka ka mebele ya tsona ka bobedi kgotsa ka nosi. Ba bopa ditlhaka ba dirisa pente ya monwana, boraše jwa go penta, dikherayone tsa mafura. Ba tshwara kherayone ka nepagalo ba bontsha taolo. <i>Tlhatlhubo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Thala ka kheraeyone ya mafura Tlhabolola tshupontlha Dirisa mmopa kgotsa tege go bopa dikao tsa ditlhaka kgotsa dilwana Thala, kopolola le go kwala leina la gago <i>Tlhatlhubo ya Iketleetso</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ikatisa ka go tshwara le go dirisa kheraeyone le phensele Tlhabolola kgolagano ya leitlho le letsogo ka go penta, go gagola pampiri, go sega le go thalela ditirwana) Thala dipaterone: zig-zags Bopa ditlhakanye ka nepagalo <i>Amanya thulaganyo ya go ruta ditlhakanye le lenaneo la medumopuo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhabolola kgolagano ya leitlho le letsogo ka go penta, go gagola pampiri, go sega le go thalela ditirwana) Thala dipaterone: , dipaterone tsa mela e e tsepameng. Thala, kopolola le go kwala leina la gago. Bopa ditlhakanye ka nepagalo 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhabolola kgolagano ya leitlho le letsogo ka go penta, go gagola pampiri, go sega le go thalela ditirwana) Thala dipaterone: , dipaterone tsa mela e e tsepameng. Thala, kopolola le go kwala leina la gago. Kopolola le go kwala leina la gago, mafoko le dipolelo tse dikhutshwane go tswa mo matshwaong, mo diphousetareng, mo patitšhokong 	<ul style="list-style-type: none"> Tlhabolola kgolagano ya leitlho le letsogo ka go penta, go gagola pampiri, go sega le go thalela ditirwana) O thala dipaterone. Bopa ditlhakanye ka nepagalo.

Ntlha ya botlhokwa ya kitso	Mophato R modi wa dikgopolo, kitso le maitseo	
Didiriswa (kwantle ga dibuka tsa thuto) go nonotsha go ithuta	<ul style="list-style-type: none"> • Motseletsele wa Puiso • Dipapetlana tsa mafoko • Dibukatiro tsa DBE • Dibukakgolo • Ditshwantsho • Diphousetara 	
Tlhatlhobo ya go ithuta	TLHATHOBO YA IKETLEETSO	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa dithuto tsa letsatsi tsa dipuo. • Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo le ka go dira.
SBA	KGWEDITHARO 1 TLHATHOBO	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa thuto tsa letsatsi tsa dipuo. • Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo ka go dira le go kwala. • Tlhatlhobo e ka diragala fa fela dikgopolo di rutilwe mme barutwana ba nnile le nako e e lekaneng ya go ikatisa. • Ditlhatlhobo tsa ditirwana tsa molomo di tshwanetse go golagana le dikgono tsa botshelo le Dipalo fa go kgonega. • Tlhatlhobo ke thulaganyo e e tswelolang ya go kgobokanya, go rekota, go ranola, go dirisa le go dira pegelo ya tshedimosetso ka tswelolepele le phitlhelelo ya ngwana ya kitso e e golang, dikgono le boikutlo. • Go botlhokwa go ela tlhoko gore tiro ya tlhatlhobo nngwe le nngwe e seka ya lebelelwa jaaka tiragalo e le nngwe kgotsa teko, mme e ikobele melawana ya tlhatlhobo e e tswelolang ka dinako tsotlhe. <p>GO FREETSA LE GO BUA O anela dikarolokgolo tsa kang e a e tlaetseng a e anetswe kgotsa a e buisitse.</p> <p>MEDUMOPUO Ka molomo le go kwala: O lemoga kamano ya modumo wa tlhaka e e sa pataganang ya ditlhaka dingwe (ditumanosi le ditumammogo) (Nako e e tsepameng ya go b uisa: Nako e e tsepameng ya medumopuo)</p> <p>PUISO Ka Molomo: Puisokaelo ka Ditlhopho, Puisetso godimo le morutabana go tswa mo bukeng ya gagwe ka nosi (temogo ya mafoko, buisetsa go tlhaloganya) (Nako e e tsepameng ya go buisa) Ka Molomo: O dira ponelopele ya kang ka go dirisa ditshwantsho; go buisa dibuka tsa ditshwantsho. Dikgono tsa go tlhaloganya: O baya ditiragala tse 3 ka tatelano ya tsona (Nako e e tsepameng ya go buisa)</p> <p>GO KWALA Thala ditshwantsho go fetisa molaetsa sekao: maitemogelo a gago Kopolola ditlhatlhaloso le dipolelo. O neela ka dikakanyo tsa kang ya ka mo phaposeng.</p> <p>MOKWALO Kwala ditlhakanyo ka nepagalo.</p>